POEMARIO
POSMODERNO
DE LETRAS
GALEGAS

M0N1C4 GOM3Z



Nós despedímonos dos ríos e das fontes.





Falamos cos corvos, pintegas e merlos.

Pedimos na beira do mar as ondiñas que veñen e van.



Soñamos coa saia da Carolina e o seu  pintado, mentres *serenateamos* a María que non se lle escapen as  cabras, porque si, esa [redacted] é caníbal.

Gústanos o tren que vai polo río ou imos polo aire e polo vento da miña terra galega ata chegar á [redacted] e mar *adentro*, por iso, as anduriñas veñen e van.



Non casamos se non temos roupa, pero sempre

temos as *pechujas* preparadas.

Somos de clubs, licores do negro café e temos

os dous de sempre da aldea .

Apagamos o , porque non necesitamos

tanta luz.

Queremos subir a Curota para contemplar as

...

Nós, por aquí, xiramos, e Rosalía non só

exclama *tra, tra!*, senón que canta, que

chora...

Ai lalelo, ai lalelo, ai lalelo, ailalá...

CRÉDITOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL

OBRA ÍNTEGRAMENTE CONCEBIDA, ESCRITA, DISEÑADA E ILUSTRADA POR MÓNICA GÓMEZ. TODOS LOS TEXTOS, DIBUJOS Y EL DISEÑO GRÁFICO DE ESTA PUBLICACIÓN Y DE LA DIFUSIÓN ORIGINAL DE LA EXPOSICIÓN D-ILUSION SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA AUTORA Y ESTÁN PROTEGIDOS POR DERECHOS DE AUTOR.

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN CONSENTIMIENTO ESCRITO.
© 2024 MÓNICA GÓMEZ. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.